

САНАА ОЛОХ

ТУРАПЧЫ
УЛУУБУН
КАБЫАТА

КАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТӨН ТАХСАР

№ 39 (8301). * 1998 жыл муус устар 4 күнү, Суббота. * Сымакта — 1,01 сокуубай.

БИЛИГН ИНТЕРВЬЮБУТ

РЕСПУБЛИКАТААБЫ КОНФЕРЕНЦИЯ

Кулун тутар 26 күнүгөр Дьоккуускайга Тыва ханайыстыбатын уонна советуонка министр-ствотун итөөтү саялатыгар баайынай ханайыстыбаларын республикатаары V конференция-лара үлээтэ. Манна билигнтөн улуустаары баайынай ханайыстыбаларын ассоциациятын председатели, тыва ханайыстыбатын управле-ниятын начальнигы солбулааччы М. Н. Кор-кин баһымыктаах делегация улахан бөлөгө кы-тымын илан кэлэ.

Билигн М. Н. Коркинтан илбэт интервью-бутун мөһтөп аалара билсин.

— Михаил Николаевич, дэ, конференция туһунан киири тыва курдук тугу эттик этай?

— Конференция үлэтин төрөөһүнүн сагалмааха. Манна 150 делегат кэлбиктөөтүн 125 делегат кы-тымын. Барыта үс боһуруос көрүлүмүз. Вастага, «Саха фермер» ассоциация президенти А. А. Гуляев өнөрбүт дамылаата сүүрүнэрэ буолла. Ол кини «Сир-тэ сыһына сана көрдикс кэһин туһунан» сир реформа-тын госкомитетин председатели И. О. Нахомов итин-нэ «Тыва ханайыстыбатын саялатыгар үн политика-тын туһунан» Тыва ханайыстыбатын уонна советуон-ка министерствотун экономикага, үкэ управлене-ния начальнига Е. К. Кузнецова кыткэс иһитини-ринлэри өнөрдүлэр. Эмиэ манна Тыва ханайыстыба-тын уонна советуонка сана министры Е. А. Борисов улахан программалар этинтэ кытылына.

Республикатаабы конференцияда Ил Түмөн тыва ханайыстыбатыгар уонна экологияга председатели Ф. Г. Охлопков, Ил Түмөн депутаты И. Д. Чернов, рес-публикатаабы агропромышленный комплекс профес-сийун председатели П. М. Герасимов уонна Тыва ханай-ыстыбатын, советуонка министерствотун отделе-рин, управленийларын начальниктара, өспүттөөх үлэһиттэрэ сырыттылар. Оттон республика Прави-тельствотун бу да сырыта конференцияда киттары наадалабынан захпаттылар, эрдэ ыгырымга кэлбөх буолан эрөннөрбүттэр эрэр.

Конференция сүүрү дамылааты дүүлүстө, атын икки информация ыйбатыларга эппит курдук са-лааһына. Дамылаат сүһүнүн 27 күнү тыва эттэ, би-лигн улуустан баайынай ханайыстыбалар салааач-чылар Одьулуунтан П. П. Сидев соторутаарыта «Са-наа олох» ханайыстыба талаартарыт кытылытын сү-һүнүтэ, Сылантан К. С. Макаров дотация, ливинг ту-һунан уонна мин балаача кэһини 1994 сылга сир-лаан тыва ханайыстыбатыгар государственнай сыһыан боһуруостарыгар санаабытын этин кытылыбыт. Атыттар да көрүлэр үн, дотация кыратын, оло-ру кытылы кэлбиктэ да тохтоотуллубутун, тутууга көмө, кредит, молуоктааһын, сир-уот боһуруостары-гар чончу тохтоотуллар. Тыва ханайыстыбатыгар сы-һыан, сир чааһынайга биэрин, баар сокуоннар үлэ-дөөбөтүгөр туһунан эмиэ көсөтүн иһингэр тутулу-на. Баах этин Ил Түмөнүгө адырыстына. Холбур, СР кооперация уонна сир сокуоннары илкимала иһиктэр, көсөтүнүннэ ырааппытылар. Маннаха Ил Түмөн депутаты Ф. Г. Охлопков сокуоннарга бөлө-дөһүн үлэһит кытылла сыдылааларын, буолаан, тыва ханайыстыбатын государственнай сүүрүнүннэ сий-милгэр, государственнай өйөөлүгө уонна сир кады-рын өнөрүүгө үлэ сагаламмытын эттэ.

— Кырдык, этин уонна Правительство, Президент адырыстарыгар сурун-сайбылаанын туһунан эрдэт-төн баалара. Оттон бу конференцияда тыва ханай-ыстыбатынан дьарыктанар министерство, кини иһ-иһтөөх үлэһиттэрэ, салаааччылар уонна маннаха сыһыаннаах Ил Түмөн депутаттара бары бааларын-нан, киникэ өттүгөр кини эрэнэрэ чончу бу дээн туу-у билэи-көрөн тардастытат?

— Дэ, бу да сырыта, сүүрүмүт бу дээн эрөн-нөрбүт сүөх буолла. Билигн, тыва ханайыстыбаты-гар сыһыан мөһтөбө, итиннэ чончу биэр хаймехага кэлэ иһиктэ бу конференцияда эмиэ көсөтөн тахсы-та. Ол курдук, хатылымырбар тиллэһин, табаары, бо-родууксуулары өнөрөөчүлөр бу улахан түмүүлэри-гэр Правительствоттэн биэр да кини кытымын ил-бэтигэ итөөтөр. Иккаһыннэ, итиннэ да сыйлаахтааха, ирэн-савран баалаһыныбыт көпөр уһууа билигн да сүөх курдук. Холбур, үн-харчы, государственнай өйөөбүт боһуруостарыгар үүт-вак сүөх, баалаһыныла-быт мөһтөх. Ил Түмөн депутаты, комитет председа-тели Ф. Г. Охлопков этэриннэ, тыва ханайыстыбатын производствотыгар тахсар бары өрөсүүттэри сабы-нымга наадыһын 40 бырыһыана эрэ үбүлүннэх кур-дук. Оттон хаалбыт 60 бырыһыана салгынына мыйлар. Манна сорохтор дотацияны бюджетка туспа стро-нан көрдөрөгө этин кыллардылар. Отчотугар эрэ бу контуруолланар кыахтаах уонна адырыһыгар кэлэ-этэ. Тыва ханайыстыбатын уонна советуонка минис-тры Е. А. Борисов этиннэрэ эмиэ кини сөргөбүлүгэ сүөх, уонсай хаймехалар бирилленилэр. Арай Россия Федерациятын кытта үлэһиттэргэ 1998 сылга кредити көрдөрөгө көсөттиклэр бааллар эбит. Министерство олору тиллэһэр тирдэһтэ сорустанара эһилинэ. Эмиэ сокуоннарга үлэһиттэр, итиннэ, аатыгар да баары-нан, советуонкага илсэр былааннаахтар. Сорох ха-ймехаларга инвестицияны көрдөрөгө үлэ сагаламмыт.

— Михаил Николаевич, бу конференция байыс. Эр-дөөбүлэртэн туох уларыһылааһын, сонун өттө туох баарый?

— Ити билэстэн, бу буолан ааспыттын, иккис сы-дыһын, кытымын, Уларыһына баар. Ол— баайынайга сааалара бөрөхсүбүтэ, байы ханайыстыбатын тутан, оннууан хааларан үлэһиттэригэ бидэтиһын улаа-ппыта. Далаһа дааһын кинилэртэн сорохторо: «Бу үс-түөрт сылга дотация толору кэлбиктэ буоллар, атын туох да көмөтө сүөх ханайыстыбатынан сайдыа, олоруу этибит»,— дээн билэһиннэ дэе? Бу— түмүк, байыһа итөөтүннэ көсүүтэ.

— Тыва ханайыстыбатын, советуонка министер-ствотун структуратыгар туох уларыһын күүтүлэр эби-тэй, ол-бу араас хос-хос хатылаһар корпорациялар, акционернай компаниялар тохтоотуллуох курдуктар дуо? Бу туһунан абахта туруорулуна, этиһинэ эбэт.

— Ити араас төрүлүннэри сүөх өнөрү эбэтэр со-роһун арайытар туһунан туох да этиһилбэтэ. Оттон министерствотта наадаһа, 90-80-ча үлэһит ликвид-цоннай аһис тутан сыдылаһар диилэр. Уонсайы-нан, министерство оннуу була илик.

— Чугастаабы кэмтэ Правительство, Президент та-һымыгар тыва ханайыстыбатын туһунан туох эми түмүү, көсөтүн буолар чинчилээх дуо?

— Ол туһунан биллэбэт, сурах-сыдык сүөх. Арай бурдук кооперативтарын төрийн сятимин туһунан конференцияда эмиэ ахтылла сырытта. Бүтүн тугу эми өнөрбүттэ да ол эрэ. Правительство, Президент өттүттэн.

— Конференция түмүгөр туох сыал-сорук туруору-луна, ханнак докумуонтар ылытынылар?

Сыал-сорук дэһикэ. Баайынай ханайыстыбалара бородууксуулары—эти, үүтү үлэһиттэргэ үлэһиттэһтөө-төр, өйөөс салааны сайыннырымга ылыһахтаахтар. Конференцияда киирбэт атылларга олоһуран «Саха фермер» ассоциация сыйыттыгар Президентта, Прави-тельствотта уонна Ил Түмөнүгө абааһа суруту бөлө-дөһүн кыллараллартыгар соруудаһына. Түмүккэ конфе-ренция сэттэ нууһаах резолюцияны ылыһа.

— Михаил Николаевич, көсөтүннэ иһин баһыма.

Көсөтө С. СМЕРНИКОВА.

СОЮЗНАР

РОССИЯ РЕГИОННАРЫН 30 БАСТЫН
САЛАААЧЧЫЛАРА

«Независимая газета» «НР-Регионы» сыһыарымта РФ субъектарын салаааччыларын ийдаары полити-ческой сабыдылларын рейтингэрин быһаарымын са-галаата, Чинчийин икки түһүмэххэ мытылына. Бас-таан уонсай Федеральной политикара сабыдыллыыр 41 регионнараабы лидердэр бириллээһин испиһик-тэргэ өнөрүлүбүтэ. Ол киниттэн аспердэр лидердэр политической үлэһитин 5 баалаах системаны са-малаатылар.

Уонсай рейтингтан Чечня Президент Аслан Масха-дов уонна Орловский уобалас губернатора, РФ Феде-рациятын Сойбатын председатели Егор Строев таһа-рылаһыбытара. Олунньуга—кулун тутарга 30 бастын лидердэр испиһиктэрин Москва мэре Юрий Лужков баһымыр (1,47). Бастаан 5 кини ахсааныгар Мурта-за Рахимова (Башкирия, 3,32), Руслан Аушев (Ингу-шетия 3,29), Минтимер Шаймиев (Татария 3,24), уон-дугард Россель (Свердловская 3,16) киирдилэр. Бу испиһиккэ СР Президент Николас (2 минсталаах (2,64).

КИИП АЭРОПОРТ КЫТААНАХ
ХАРАБЫЛААБЫНГА КИИРДЭ

ДЬОКУУСКАЙ. Муус устар 1 күнүгөр кини куорат аэропордугар кайа өспүтөөтө событылаа буоллу-лар. Биллэри курдук, анистордар бууһаабытара баатча буолла. Билигин аэродромнай сулуусна дьону аһарар нууһаарыгар милиция күүбүрдүлүбүт пос-тара туруорулуунулар. Олор анистордартан... туһаан-наах объектары харыстырга аналлаахтар. Ити иһ-иһтэри күн аэропорт үлэһиттэре Москвадан мы-рылаан кэлбит анистехниктар үлэһитин мэйидир киниттэн кыгулэ сүөх самолет көтөр баһаатыгар кии-рөгө соруумуттара. Милиция постора «Сахаанна» НАК салаататын көрдөһүүтүнэ туруорулуунулар.

АТБ штабын начальнига Михаил Горинев биллэр-битиннэ, анистехниктар ханнаһа кини толору төлүү-рү модьубууларын тохтоһоттор. Оттон салаата төлө-бүр өнөрүлүбүт кытта тутта үлэһит сагалымга этэр. Бу мөккүөргө биллэһиттэ чуолкай түмүк баара көс-түбэт. Байыһын сулууснамыр эбээһиннэртэн толо-рууттан аккаастанар туһунан сурутууан биллэрибит АТБ 500 үлэһиттэре туспа мыйы кэллэр дэри дьы-лэригэр тардаһынылар.

СААС «КОТОР КҮНҮТТӨН» САГАЛАНАР

Муус устар 1 күнүгөр аан дөйүтээһи «Котор кү-нэ» баһиһтөөр. Бу күн Россияда соруууттан хоту көтөр аһымыта сагаланар.

Орнитологтар кэтэһи көрүүдэриннэ, саха сиригэр тулук уонна хаар эба кэллилэр. Муус устар 8-10 күннэригэр тураах кэллээ, онтон—күөрөгэй, эмиэ о. д. а. Эмиэ бу кэмтэ кыһааны уонна сүөр курдук кыстыгар көтөрдөр сыммыттыллар.

СР биологический ресурстарга департаментыгар биллэриһтэриннэ, Саха сирин Кыһыл кинигэтигэр 1987 сыллааха көтөр 50 көрүгэ кыллараллэбитэ. Би-лигин 60-тан таһа көтөр эстэр кутталлаах дээн си-циалистар аадалар. Аһыһыт сыллааха Саха сирин орнитологтара Аһа көтөрдөрүн Кыһыл кинигэтин өнөрүүгэ кытымын ылыттылар. Кинигэтин Көтөрдөрү харыстаһыттын Бүтүн аан дөйүтээһи комитет та-һаарар. Дамыһын аһааһа, Кыһыл кинигэ быраап докумуонунан буолар. Онно олоһуран СР Айылда харыстаһытын министерствотта көтөрү-сүүрүн харыста-һытга сокуон акталарын бөлөһүннэһиттэ үлэһит. Биллэрин курдук, биллэһи сэдэх көтөрдөрү уонна ызыллары харыстырар сыллаах кэһэ резерваттар төрүлүннэлэр.

КӨРҮҮТЭ СҮӨХ ОҕО—СЭРЭХТЭЭХ

ДЬОКУУСКАЙ. Кулун тутар тилэх күнүгөр респу-блика улуустарыгар 3 оҕо былаһайга быдыһына. Саас-тарын ситэ илик өссө 3 оҕо эмиэ ити күн улаханник дэһиннэ.

Ити күн Хагалас улууһугар Сийэ сыйыһыһыттар кэтэх дьыһа төрөнүүттэр үлэһиттэр бараары иһик кыра өрөлөрүн таһыттан хатаабытара, 5 уонна 6 саастаах уолаттар испиһиктэһи өспүтү сыдыан та-һаһы улаһыларымтан адырхай буолбута—иһиктэн туһаһыттылар.

Уулуссада көрүүтэ сүөх сыдыар өрөлөр улахан сэр-эхтээхтэр. Мүһүһтэ, кулун тутар 31 күнүгөр мас-сыһа аһытар киирэн 10 саастаах кыһыһаан өллө. Бу куоракка эмиэ ити күн 9 саастаах уол уулуссага туоран иһэн, массыһада киирэн, улаханник эмсэ-дээтэ. Эмиэ ити күн Дьоккуускайга саастарын ситэ илик 2 оҕону массыһа түһүтэ көттө. Ити туһунан ГАН инспектора Елена Гуляева биллэрдэ.

Олунньу—кулун тутар ийдаарга ГАН үлэһиттэре икки төгүлэһи сэрэтэр операциялары ыттылар. Ол эрэрэ кылааһыһа, төрөнүүттэр маннаха улахан болдомтолорун уураллара наада.

СНА.



ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА РЕКЛАМУ

I. Общие положения.

Налог на рекламу устанавливается на основании Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» № 2118-1 от 27.12.91 г. ст. 24, п. 1 п/п 3.

Рекламой считаются все виды объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию с коммерческой целью при помощи средств массовой информации (печати, эфирного, спутникового и кабельного телевидения, радиовещания), каталогов, прейскурантов, справочников, вистонков, афиш, плакатов, рекламных шитов, календарей, световых газет (бегущая строка, световая фиксированная строка) имущества юридических и физических лиц, одежды.

Таким образом, вся та информация, которая осуществляется с газетной полосы «Сага олох», местного телевидения, с коммерческой целью является рекламой. Юридическое и физическое лицо, от имени которого осуществляется реклама, именуется рекламодателем. Юридическое и физическое лицо, осуществляющее изготовление рекламы по заявке рекламодателя или размещающее указанную рекламу на рекламных носителях, именуется рекламным агентством. Место, на котором размещаются рекламные тексты, адреса, рисунки, схемы и т. д., именуется рекламным носителем.

II. Плательщики налога.

Плательщиками указанного налога являются предприятия и организации всех организационно-правовых форм, расположенные на территории Чураччинского улуса, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированные в установленном порядке, рекламирующие свою продукцию (находящуюся в собственности или в полном хозяйственном ведении) и получающие доход от размещения рекламы на рекламных носителях (являющихся объектом налогообложения за объявления и афиши о демонстрации фильмов).

Объектом налогообложения является стоимость услуг, оплачиваемых за рекламу продукции.

Рекламодатели продукции, работ, услуг затраты на рекламу относят на финансовые результаты своей деятельности.

III. Ставки налога.

Ставку налога на рекламу установить в размере 5 процентов к стоимости услуги, оказанной предприятию или физическим лицам, по рекламированию его продукции.

Не являются объектом обложения налогом на рекламу следующие виды:

- рекламу благотворительных мероприятий;
- рекламу, не преследующую коммерческой цели;
- информационные вывески, размещаемые в помещениях, используемые для реализации товаров, включая патрины;
- объявления органов государственной власти, содержащих информацию, связанную с выполнением

возложенных на них функций;

— предупреждающих табличек, содержащих сведения об ограничении производства работ, передвижения и т. д. в связи с особенностями данной территории или участка.

IV. Порядок исчисления и сроки уплаты налога предпринимателям.

Налог на рекламу уплачивают рекламные агентства, осуществляющие работы по рекламе продукции, работ, услуг по заявкам владельцев этой рекламной продукции.

Плательщики налога представляют в налоговый орган расчет сумм налога на рекламу и уплачивают налог в сроки не позднее 20 числа месяца после истечения каждого квартала, года.

Рекламодатели (юридические лица) вносят налог на рекламу путем перечисления средств на счет рекламного агентства не позднее для размещения (опубликования) рекламы на рекламных носителях. Физические лица могут вносить стоимость работ по рекламе, включая и налог на рекламу через учреждения сберегательного банка или в кассу рекламного агентства в тот же срок. При уплате стоимости работ по рекламе, включая и налог на рекламу, непосредственно в кассу рекламного агентства, физическому лицу, размещающему рекламу, выдается корешок приходного ордера.

Без предъявления документа об уплате налога на рекламу ее размещения на рекламных носителях не допускается.

Суммы налога на рекламу зачисляются в местный бюджет.

V. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов.

Ответственность за правильность исчисления полноту и своевременность перечисления сумм налога и бюджета возлагается на юридических и физических лиц, являющихся плательщиками налога на рекламу.

При установлении фактов неуплаты налога несвоевременной уплаты или внесения его в полном объеме плательщик несет ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации налоговым законодательством.

Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью внесения налога на рекламу осуществляется налоговыми органами улуса, в соответствии с Законом РСФСР «О государственной налоговой службе РСФСР».

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ НА ПЕРЕПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

I. Общие положения.

1. Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров устанавливается на основании Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ» № 2118-1 от 27.12.91 г. ст. 24 п. 1 п/п «в».

2. Объектом налогообложения является сумма сделки (купля-продажа) от перепродажи автомобилей, вы-

числительной техники и персональных компьютеров.

3. Исключением уплаты налога для юрид. лиц является прибыль, остающаяся в их распоряжении, а также для физических лиц:

— средства, полученные от реализации автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров.

II. Плательщики налога.

4. Плательщиками налога являются юрид. лица, занимающиеся перепродажей автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров.

Перепродажа — это смена владельца с развитием рыночных отношений, значительная часть названной выше техники реализуется не предпринимателем-позителем, а приобретается первоначально посредниками и уже ими реализуется или населению или предпринимателям. Эта деятельность по существу является перепродажей. Налог на перепродажу вычисляется независимо от того, новый автомобиль, вычислительная техника и персональный компьютер или нет.

III. Ставка налога.

5. Установить ставку налога на перепродажу в размере 5 % от суммы сделки. Органы нотариальных контор, ГАИ или иные органы, на которые возложены обязанности по оформлению сделок купли-продажи выдают физ. и юрид. лицам соответствующие документы на право владения собственностью при наличии квитанции (платежного документа) на уплату данного налога.

IV. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

6. Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров уплачивается в сроки совершения сделки.

7. Юрид. лица, уплачивают налог путем перечисления средств со своих счетов в учреждения банков. Физические лица — через учреждения сберегательного банка и доход бюджета.

8. Налог на перепродажу автомобиля, вычислительной техники и персональных компьютеров, начисляется на сумму сделки независимо от того, отражена эта операция по учету или нет.

V. Освобождение от уплаты налога.

налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров.

9. Освободить предприятия от уплаты налога (в зависимости от технического состояния автомобиля), если предприятие реализует автомобиль по остаточной стоимости после 5 лет эксплуатации.

10. Граждане, реализующих автомобили, находящиеся в личной собственности.

VI. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов.

Ответственность за правильность исчисления и своевременную уплату налога несет плательщиками в соответствии с Законом РФ «Об основах налоговой системы в РФ».

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налога на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров, осуществляют налоговые органы при документальных проверках финансово-хозяйственной деятельности юрид. лиц и обследовании физ. лиц.

Эвэрдэлиибит!

Сайагас санаадаах, кэрэ дууһалаах күндүтүн сайаар күн-күбөй ийбэтиит, эйгэсэ эбэтиит, олодум артыа тапталлаах көргөмүннэи Российскай Федерациян нуруотун үөрэтиитин туйгууну НЕУСТРОЕВА Мария Дмитриевна бүтүн 55 сааһа төмөтүчү туолбут үтүө-маны күнүгүн сүбүөхтөх бэйэбит сүүрүүйн, хоолдуктаах бэйэбит көтүкүөн туран ис сүрэхпитини ийитин-истинник эвэрдэлиибит!

Саамай күндү, кэрэ киһибитигэр эйиэхэс сибэкии сирэни санаата сайагас тылаан эвэрдэ ытыбыт, Бийиги түспүтүгэр ахсаабат кыһамтыы, сылаас тапталы ийи махтанабыт, Эйиҥи сыллыбыт-ууруубут. Баарабыт күн сиригэр баар бары үчүгүи. Ыалдыбакка-сүһүккө түбүктөх олохун үөрүүнн артыастык, дуолонун-соруганнан дээн адым-быт.

Көргөмүнн Виталий Михайлович, уолун Сергей, кыргыттарын Мария, Саргылана, кийитин Лира, күтүөтүс Гаврил, сизинэри Айсева, Айбал, Ариан.

х х х

Эрэллээх атэспыт, доробутун, республика биллэлээх хортуонун үүнэрэччигин, «Норуоттар до-

йордоһуулар» орден кавалерын НОВГОРОДОВ Николай Николаевичи 60 сааһын туолбут үбүлүөйгүн ийитин-истинник эвэрдэлиибит. Баарабыт айы-хэбэ уонна эи дьаһ көргөттөргөр кыһаан доруобу-ланы, үлүн үйүн, үөрүүн-көтүүнү, дьолу-соргуну.

Чураччыттан Васильевтар, Коркиштар, Егоровтар, Чингизаровтар, Кыдалтан Колесовтар, Диринтан Сергеевтар, Намтан Аманевтар дьаһ көргөттөрө.

Тыл, үлө ветерана Болугур ийиллээх олохтоо, эйбэит
ДЯЧКОВСКАЯ Дмитрий Федорович
элбүтүнн оролоругар Еленага, Алексейга, Са-
меюга уонна ийиллэр дьаһ көргөттөргөр ди-
рин нутурдамытын тэрдэбит.
Мандарайыттан сизинэри Коркиштар, Ку-
личкинар, Муматтан Уваровскайдар.

Выражаем глубокое соболезнование по поводу
погибши
ОРМАНКИ Доминика Петрович
дочери Кусуреуэ Марии Федоровне, элүү Нико-
лаю Петровичу, внукам и правнукам.
Правление и профком улусебоскоза.

АТЫЛЫБЫТ

Икки камералаах «Стинол-403» холодильникта, үр-дүгө—185 см. Сылата—5 млн. солк., эбэтэр бийи-варшанаргыт. Билсэр телефон, 21-797.

Арабыт, эйбэит Сылан олохтоо, үлө ве-
терана, хоту көбөрүлүү ийитиллээх

МАКАРОВ Иван Васильевич

үлүн махтанарыттан элбүтүнн диригинн
курутуулан туран билэр дьонугар, табаарыста-
рыгар ийитинэрибит.

Чураччыттан кыргыттар, күтүөттөр, уолат-
тара уонна сизинэри,

Кутурбаныннар эвэрдэлэр:

—Күтүөттөр элбүтүнн оролоругар, сизин-
эригэр Чураччыттан аймахтара Кондратьевтар,
Макаровтар, Васильевтар дьаһ көргөттөрө.

—Оролоругар, сизинэригэр, чуска аймахтары-
гар Сылан ийиллээх дьаһалтара, кырдьа-
тар сибэттөрө, баайымай кыһамтыытыттан ас-
социацията.

—Арата элбүтүнн бэйэтин үлэтигэр Бо-
рисова Уахана Имановскай «Коскит» үһүһаа
коллектива.

Редактор Г. Г. ПОПОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурачча, ул. Карла
Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—
21-332, отделы—21-265, магазин—21-505.

Чураччинская улусная типография. Национальной издательско-полиграфической компании «Саханполиграфиздат».

ЗАКАЗ № 39.

с. Чурачча, ул. Карла Маркса 26 «а». Подписано в печать 03.04.98 г. Тираж 2861.

Учредители (соучредители) газеты—Редакция, Администрация улуса. Нацио-
нальная издательско-полиграфическая компания «Саханполиграфиздат». Газета
издается на якутском языке, выходит по вторникам и субботам.

Индекс газеты: 54907.

Автор суругар этиллэр
саада редакция позициялар
маады сеп түбүгэр буолбатах.
Суруга ийиллэр чохчалар
кырдьантахтарыгар эйиэти-
ни автор түс бэйэти сүүр.